

# Utah PM2.5 Concentration (24-hour Average) in Micrograms per Cubic Meter

	BV	BR	ED	HW	LN	LX	O2	RP	RX	SM	SX	SF
1-Mar-18	3.5	4.3	2.5	4.3	4.9		5.2	3.9	4.3	10.9		4.6
2-Mar-18	3.9	4.1	2.1	3.6	3.4		4.1	3.4	3.5	3.7		2.7
3-Mar-18	5	2.1	1.1	4.6	2.7	3	4.3	3.3	3.4	3.2	AM	AN
4-Mar-18	1.1	0.8	0.6	2.1	1		1	1	1	0.7		AN
5-Mar-18	1.8	1.2	1.2	2.8	3.3		2.4	3	3	1.5		AN
6-Mar-18	5.3	4	3.6	3.8	4.1		4.8	5	4.8	AN		AN
7-Mar-18	9.1	10.7	8.1	10.8	9.2		9.2	11.5	11.5	12.4		AN
8-Mar-18	13.7	12.7	12.7	13.4	AN		13.5	18.3	18.3	28.9		6.9
9-Mar-18	6.2	8.9	7.1	6.3	4.9	5	6.7	9	8.7	29.8	33.8	5.7
10-Mar-18	2.8	1.5	1.9	3.6	4.2		5.3	4.1	4.3	7.6		3.2
11-Mar-18	2.2	1.8	2.3	3.5	2.8		3.8	3.8	3.6	4.9		1.6
12-Mar-18	3.3	2.7	4.1	4.9	6		5.5	5.4	5.7	6.6		3.2
13-Mar-18	5	3.5	5.5	5	4.4		6.3	7.2	7.7	6.6		3.2
14-Mar-18	1.6	2	2.9	2.4	2.8		1.9	2.5	2.7	3.5		3
15-Mar-18	2.2	1.1	0.6	3.4	1	1	2.1	3	3.4	1.6	1.5	1.3
16-Mar-18	1.4	1.2	1.2	1.6	1.6		1.9	1.6	1.6	1.1		1.6
17-Mar-18	1.6	1.2	1.1	2.6	1.6		1.6	1.9	1.9	1.1		1.5
18-Mar-18	1.2	0.8	2.2	2.4	AN		1.5	2.4	2.7	1.1		1.3
19-Mar-18	1.5	1.1	1.3	2.4	AN		2.9	4	3.9	2.4		AN
20-Mar-18	2.4	1.5	2.9	3	2.2		3.8	3	3.1	2.9		1.5
21-Mar-18	2.6	2.5	2.5	3.2	2	2.1	3.7	2.8	2.8	4.2	4.2	2.2
22-Mar-18	3.3	3.6	5	3	2.5		4.3	4.1	4.2	5		2.1
23-Mar-18	1.3	0.9	1.2	2.1	1.2		1.4	1.8	1.7	1.1		1.2
24-Mar-18	1.6	1.7	1.4	2.7	2.9		2.4	2.3	2.4	2		1.9
25-Mar-18	4.1	1.6	2.4	3.6	2.4		2.9	4.8	4.9	1.6		2.5
26-Mar-18	1.9	1.5	1.7	2.5	3.2		3.5	3.3	3.5	1.8		2.7
27-Mar-18	2.2	1.4	2.4	2.7	3.6	3.2	2.6	3.9	4.2	1.6	1.9	3.9
28-Mar-18	2.3	2.6	2.3	2.9	3		3.1	3.2	3.2	2.3		2.7
29-Mar-18	3.3	2.8	3.7	4	3.8		4.8	4.2	4.5	3.1		AM
30-Mar-18	4	2.9	2.5	3.8	6.3		4.6	3.9	4	3.3		3.8
31-Mar-18	4.1	3.2	3.8	4.1	3.6		5.4	4	4	2.6		3.5
Arith Mean	3.4	3.0	3.0	3.9	3.4	2.9	4.1	4.4	4.5	5.3	10.4	2.8
Max 24-hr Avg	13.7	12.7	12.7	13.4	9.2	5	13.5	18.3	18.3	29.8	33.8	6.9
Std. Dev	2.58836935	2.8313187	2.52034304	2.42623652	1.77833821	1.47918897	2.51507712	3.33416334	3.34216334	7.11721969	15.6785416	1.42592457
Days of Data	31	31	31	31	28	5	31	31	31	30	4	24
Days >35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YTD Average	7.2	5.1	5.7	7.9	6.5		6.8	7.1	7.6	7.6		5.4